

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	2 cèntims.
Fòra de Palma	2 1/2 »
Números atrassats	4 »

Sonarà cada dissapte, si té vinent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com à ses Viles, pagant per adelantat a s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), **1 pesseta** à contà de 16 números.

EL SEÑÓ NICOLAU.

S'altre diassa de pagès, volí di que ja fa més de deu o dotze anys, morí de veysa un bon subjècte que si no hagués nascut tan primerench seria estat un d'es nostre grèmi, y per ventura hauria escrit qualche covèrbo per L' IGNORANCIA. Y no es à di que fós molt lletrut, ni s'hagués cremat sas cèyes estodian, ni hagués premut tota la vida per trèure such d'es seu cervell, qu'axò no es necessari per fé es mossatge d'aquest ofici: y sinó qu'heu digan tantas dotzenas d'escritoretjos d'avuy en dia que fan gazetillas y articles de tot lo que saben, y de moltas més còses que no enténan.

Era aquest subjècte bastant coneigut p' es nom del senyó Nicolau, y ningú, per sèbre de qui's parlava, havia menesté que li afegissem es llinatge. Vivia amb una germana seu fadrina veyarda, menjaven y bevian de sas rendas d'algunes casetas y d'un lloquet aqui hont passavan s'estiu. Lo qu'el distingia d'ets altres homes, lo que en certa manera formava es seu caràcte, lo que diriam si no fossem axí com som, gracies à Déu, uns ignorants de gruix de rey, *constituia sa seu idiosincrasia*, era una afició particular à n'es jòchs de paraulas. Cercava es móts qui s'assemblan à qui ténen diferents significats, y sense massa esfòrsos en trobava à balquena y els ajuntava dins una mateixa frase, y deya qu'aquesta casta de casaments es tant més bona com ménos s'atañen es qui los contréuen.

Però en el sònt matrimoni li tenia una aversió tan infundada com pòch cristiana. Deya que qui creu qu'es una pesada creu la se carrega p'es gust de passá disguts, y que qui no'u creu no peca, però d'esperiència en té pòca. Y es que quant era jovenç una germana seu més petita se casà amb un tal Pere Quart, y ell no hey venia molt bé, perque prevéya que tendrian misèria en gran y fam à la menuda. Ademés li era

antipàtich sense sèbre es perque, y sempre que l'anomenava li deya *el Rey d'es puñalet*. Després dugueren plèt es dos cuñats per matèria d'interessos, y el senyó Nicolau parlant d'es seu procuradó sempre deya:

—N'Escafi, es ca fi.

Es cap derré se compongueran y féran s'amistat, y quant sa germana casada després de tres masclles seguits tengué un Nicolauet, ell esclamà:

—¡Quart, Quart! Aquest serà es meu hereu.

Quant sabia de qualcuna qui havia viscut massa librement y à la fi s'era casada, solia dí:

—Aquesta s'es féta casta per fé casta, y d'aquesta casta de matrimònies no'n pòt sortir rès de bò.

D'una señoreta forastera que duya molta rusca, y se casà amb un véy bastante acomodat, y per escusarsè y dissimulà es motiu de sa seu elecció deya: *que lo había hecho por puro cariño, para obedecer á los impulsos de su corazón*; el senyó Nicolau, fent sa mitja, deya:

—Aquesta señostra no ha estodiad per metgessa, no sab d'anatomía.

Y si li responian, ¿perqu' heu diu? contestava:

—Perqu' ha fet *de las tripas corazón*.

Encara que no hagués rebut es setè Sagrement era de bon có y molt cariños amb els infants y s'entretenia amb ells y los enseñava qualcun d'es seus ditxos, y tot s'alegrava y feya una bona riaya quant els ho sentia repetí, com si es pòbres nins los haguéssen improvisats. Qualque hora baixa si li quèya p'es dret anava à passá una estona à cambrer Damià Sureda, d'ofici sabaté qui s'havia casat amb una jova ja granadeta, qu'havia estat molts d'any per criada à ca'l senyó Nicolau.

—¿Com va, Juana Maria? (deya à sa mestressa,) ¿que fan es téus infants?

Y ella li mostrava sa petita que tendrà uns cinch anys, y ell esclamava:

—Capso, capso, na Suradeta ja es suradeta.

Y girantsè à sa nina li preguntava:

—¿Encara no sabrias fé sa voreta à un mocadó?

Y sa nina respondia:

—Ja'm basta sèbre fé basta.

—Y tú, Damianet, (deya à n'es nin qu'en tenia prop de set.) ¿Com estam de *palotes*? ¿Que no has escrit avuy?

—Ja'n ténch sa plana plena, (responia es nin.)

Y ell continuava:

—Vamos, ja sabs que val més cèra que ceròl. ¿Qu'has d'essè en essè gran?

Y es nin amb molta de formalitat contestava:

—Seré Ceré.

En Nicolauet, ó per milló dí es quart Quart, perque may li caygné aquest nom, cresqué y se véu gran, com succeyeix à tots es nins qu'arriban à bon pòrt, y amb el temps posà una botiguetà de pastisseria, ahont venia rollets y pastissos, robiols y formatjadas, de tant en tant qualche tortada de fuys y sobre tot quartos que los sabia fé molt bons. El senyó Nicolau qu'era tant llépol com pòch gastado, creguent qu'es seu futur hereu n'hi enviaia à tota ultransa, tot satisfét esclamava:

—Ara estauviaré es méus *cuartos*, perque jò'm dexaria fé quartos per atapirme de quartos fins à tocarmè amb so dit. Jò som franch y assegur qu'es bona menja, y milló si es de franch.

Per devés l'any vint y sèt ó vuyt es mallorquins generalment deyan suave en el perfum de sas ròsas, violetas y altras flòrs. Un diumenge, que feya un sol qui torrava, y s'aire parexia es baf d'una fornal, el senyó Nicolau se topà amb un de la seu tayfa, qui tot enllestit y plè de pomada s'en anava à missa, y el saludà dignentlí:

—¿Què no suau, Suau?

Y en seguida, arrufant es nás com un qui ensuma, esclamà:

—¿Quina olorea! ¡Qu'es de suau!

En aquell temps funcionava en es nostre teatro una de sas primeras companyias d'òpera en qu'hey havia un baix *profundo*, un home molt alt y gruixat, amb un pit de ferro y una garmella com una trompa d'òrga. Tenia una veu de molta estensió, etzecutava molt y es seus partidaris l'aplaudian. Altres, y entre aquests el senyó Nicolau,

trobaven qu'era aspre y desafinada, y deyan qu'ascorxava sas oreyas y que allò era un tòro que bramulava en llòch de cantà. Un vespre acabant es *D'un que in vano* va esclaffí una tempestat de *bravos* y aplausos, y el señó Nicolau, qu' havia cedit à sa curiositat, se girà en es qui ocupava sa lluneta d'es costat y li digué:

—¿No sé perquè no han d' aplaudí en bòn mallorquí? ¿perquè no han de cridá: brau, brau?

D'aquests dos fets es podria deduhí qu' el señó Nicolau fongh un precursó des catalanistas.

Aquesta afició exagerada à sas figures de paraula, còm diria un estodian de retòrica, era amb ell una manía que molts vegadas tocava sa retxa d'es mal gust: perque es móts cercats y duyts p' es cabeys ò descobrian s'afectació, ò no expressavan bé es concepcions ò s'ajustavan tan malament còm es móbles y vasas de pacotilla trabayadas à escarada per un fusté grollé. Si ell s'en temia deya qu'eran matrimònies mal avenguts, y no usava més aquells ditxos ni los guardava en es seu repertòri, y si qualcú los hi recordava, deya:

—No'm tòquis aquest punt, axò va sè un punt escapat.

Tenia amb ell un pageset perque el servís, y d'aquest no podian dí que fós un trempallamps, ni viu còm una centella: no s'atropellava may, s'agradava de posá es pèus plans y de fé sas còsas amb molta de poxènsa, y es señó à totes hòras li estava diguent:

—Ramonet! remanet.

Anava vestit à la ciutadana y duya una gorreta de paño amb un galonet de plata que en aquell temps li deyan un *pastau*. Succeí un dia qu'una señora veynada pujá à fé una visita à sa germana fadrina del señó Nicolau. Tocà à sa pòrta, en Ramonet aná à obrirlí y no's llevá sa gorra. Es señó qui heu vèu digué à sa visita:

—Perdon, señora, aquest atlòt té gorradura.

—¿Còm? ¿gorradura es més de Jané y fà un fret qui pèla?

—Vuy dí que sa séua gorra es dura y mala de manetjá, per axò li dura massa temps demunt es cap y no la se lleva quant es hora.

S'arrendadó d'es seu lloquet era un tal Garcías, y may li duya un panceret de figas, de nous ò de rêm qu'ell no diugués:

—Gracias, Gracias.

Duya aquest una questió molt entre-meliada amb un parent seu, y el señó Nicolau qu'era molt amich de sa pau y concòrdia entre es cristians, maldament no fossen prínceps, li deya sempre:

—Gracias, componeuvós. Val més com postura magra que sentència grassa: à n'ets esplèts los se menjan es plèts.

Qualque vegada es seus covèrbos li sortian en vérs sensa qu'ell heu fés apòsta. Un dematí qu'era à n'es seu

lloquet casi es mateix temps arribaren à ca-séua es Vicari per parlà amb ell y un pagès per vendrerlí un gerricó de llét. Al entretant tocáren *Sanctus* à la parroquia: es Vicari s'axéca, se lleva es barret, y segons sa costum d'es capellans comènsa:

—*Gloria in excelsis Deo.*

El señó Nicolau totduna l'atura y li diu:

— Señó Vicari,
Ja qu' es aquí
Pòt resá es Crèdo
En mallorquí
Qu' aquest lleté
No sab llatí.

Era el señó Nicolau hòmo religiós; de bònas costums y de sanas idèas: era tot de la Mercè, y sabia sas trescas d'es convent còm sas de ca-séua y estava enterat d'ets assuntos interiòs còm si pertenesqués à n' aquella comunitat. Y amb axò no hey ha qu'estrañaró, perqu'era germà pròpi del Pare Pere, s'organista. Es dos s'estimavan molt, y casi cada dia ò s'frare anava à veure es seculá ò s' seculá anava à veure es frare. Un dia qu'à n'aquest li regalaren una dotzena de paròts, d'aquellells qu'es diuen d'aygo y es fônen dins sa boca, el señó Nicolau en prengué uns quants, y s'en anà cap à ca-séua, deixant es germà que devant sa taula d'escriure y amb so guinavet d'es trempa-plomas en parava dos ò tres per tastarlós. Encara no era una quinzena de passas lluñy de sa portaria quant se topá amb un coneigut que li féu sa pregunta de rutina:

—¿Qu'hey ha de nou p'el mon?
Y ell totduna contestá:

—Jò no sé rès, sinó qu'ara
El Pare Pere pèra pára.

Pòchs mesos ántes de que fossen esclastrats es Mercenaris havian d'elegí nou Comanadó. Ets ánimors anavan urugats, perqu'és pretendents, qui podian concèbre esperansas, eran dos, y encara no's sabia quin treuria sa llarga. El señó Nicolau hey prenia tant d'interés còm si ell també hagués de doná es seu vòt, y un vespre dins sa cetla d'es seu germà, qui estava amb uns quants d'es seu partit, parlant baixet els ha deya:

—El Pare Manera de cap manera. No es frare si nó gramanera, y ningú tendrà bò amb ell més qu'és de sa séua cassoleta. Però el Pare Sastre es un bòn sastre qui coneix es paño. Ha lletgit molt, sab molt, y es un calaix de sastre. Sempre ha observat la retgla, y es més recta qu'un retgla. No es còm sa méua germana qu'ha fét parts y Quarts, y encara que sia de la Mercè, no tendrà tú ni vòssa-mercè.

Encara podriam contarné d'altres; però basta aquest enfilat de covèrbos per doná uua idèa de lo qu'eran es fruysts de s'ingèni y de sa particular afició del señó Nicolau.

ENRICH RÒCH.

CRITICA.

En es Born, còm à tres fures,
Plènes de mil postissures,
S'afican entre sa gént
Tres polles endiumenjades,
No sé si les heu notades;
Y després qu'estan cansades
Al punt les veureu seguent
Y criticant à tot déu
Amb desvergoña y ben fòrt.
Aquestes que vos recòrt
Son còm es nats à Sineu.....

Una esclama:—Vat' aquí
En Ximet es *Maniquí*
Que s'atòta li fa té,
Conversant amb un moreno,
De ca nenell, de sereno;
Sufreix còm un *Nazarcno*
Per *zelos* des seu guerré,
Patint ben molt es còr seu
Perqu' està del tot *chiflat*.—
Moltissim l'han murmurat
Ses atlòtes de Sineu.

—Mira aquell qu'està de prim
Ja no'n pòden té sahim.
—Es es *Tisich*.—No'l conéch.
—¿Pepata que sabs rès d'ell?
—Que té ben gròga sa pèll.
Qu'à Madrit songué es cervell
Es sarró y vá quedà sèch,
Perque tragué tot es lléu
Darrera una bailarina.—
Bé li aficàren s'espina
Ses atlòtes de Sineu.

—Mirau, mirau sa *Botela*
Tan redona, tan grassetta,
Qu' es còm un mascle acabat.
—Sa *família Xochi* passa
Gròga còm sa carabassa.
—Jés: mira es *Papé d'estrassa*,
Segú que molt ha guañat
D'es que perdé tot lo seu,
Y molt més s'ent corredó.—
Y seguian fent sermó
Ses atlòtes de Sineu.

—Ara passa *Dòn Garrit*
Que d' es qu'ha estat à Madrit
No sab parlà es mallorquí;
Que s'empòlva y s'enfarina
Còm si fós una fadrina,
Y rès à la mallorquina
Tròba condret y géns ff.
Sòls fà de Pere Mateu
Conversant sense capell.—
Bé li lleváren sa pèll
Ses atlòtes de Sineu.

—Mira tú que vé sa *Mòda*
Que fà molt de temps que ròda
Y no'n pòt agafà cap,
Va plena de perfalans,
Capellet y diamants,
Quedarà per vestí Sants
A no sé que qualcú atrap
Que s'hi cás; còm Don Mateu
P' es seus vint y cinch mil duros.—
Criticen aquests apuros
Ses atlòtes de Sineu.

Si avuy à moltes de polles
Que se passetjan sodoles
De vanidat y de fums,
De pintura y de pasteta,
Les fessin fé una calseta
O agafá sa grainereta
O també apareyá es llums,
No'n sabrian. ¡Ay Déu méu!
Y demá s'hi pòden veure.
Es segú; no heu deuen creure
Ses atlòtes de Sineu.

UN FERIT D'ALA.

~~~  
¡Mirau jò que no pensava  
Amb apuntarmè à sa llista!  
Per altre part, pas revista  
Y sòls à mí me dexava.  
Si'n descuyt ja no quedava  
Sa candela à conta méu:  
Creysmè, no som de Sineu,  
Y bé'n mir y tòch s'esquena  
Jéps d'altri veix à balquena,  
Però no me veix es méu.

SEN GURRÍO.

## QUE T COMPR QUI NO T CONEIX.

Un pagès d'aquells d'en temps pri-mé tenia un ase, que li feya molt bòn servici, y havent vengut amb ell una vegada à Ciutat, dos estudiants d'aquells que may saben quina l'han de fé tractáren de robarli s'animal oreuyut; y mirau de quin mèdi se valguéren per lográ es seu pervers intént. Esperáren qu'es pagès s'en tornás cap à la vila y el seguiren derrera, derrera. Ell duya es cabestre demunt es coll y caminava à pòch, à pòch. molt pensatiu. Un d'es dos quant cregué qu'era hora, s'en anà de puntes y llevá es cabestre à s'ase amb molt de disimulo posantlosé à demunt es seu cap, mèntres que s'altre el s'en duya per un camí de l'esquerra, y es que feya d'ase y l'amo seguiren per avall. Al entretant es pagès se cansá y per posarsi à demunt, se girá, però quant va veure s'hom se vá quedá amb un pam de boca mèntres es lladre cridava:

—Misericòrdia, teniu piedat de mí!  
—Espliquem aquest mistèri, (digué es pagès.)

—Jò era un hom que va cometre un pecat molt gròs y per axò el Bòn-Jesús me comdemnà à viure sis anys en figura d'ase y fé ses feynes pròpies d'aquest animal. Ara fa deu minuts qu'he acabat es termini y me torn trobá hom; si'm voliau doná sa llibertat jò vos ho agrahiría molt.

—Ja la't don. Veten y alèrta mosques, sies bòn atlòt.

—Gracies. Adios.

Es pagès pensava y deya:

—No ténc altre remey més que torná à Ciutat à comprá un altre ase.

Vaja una pasada; mèntres qu'es lladre ja era partit, à cercá es seu compàrnero que ja li havia llevat ses beases y l' havia duyt à vendre.

Totduna qu'es pagès arribá vá veure es seu ase que quant el coneugué se posá à bramá, al temps que s'altre estodiант li deya que ley comprás. Però es pagès alluñantsén li deya:

—Ja l'has tornada fé! ¿Tant prést? Que t'compr qui no t'coneix, que no vuy jò durmen un altre xasco.

J. B.

## ADAGIS PAGESOS DES MES D'OCTUBRE.

Finit es Setembre, ses perdius son fètes.

Pagès que no frissa, ses rates el zisan.  
Sant Lluch, nesples palluch.  
Quant à les sis fa fosca, mòr sa mosca.  
Per Sant Simó, mòr sa mosca y es moscò.

## XEREMIADES.

Sabem que sa fatxada de sa Diputació, qu'encara té es caràcte de presó que abans era, ha d'essè transformada amb aquell gust que reclama un edifici de sa seu importància y situació y que per aquest fi s'en anà fòra Mallorca s'Arquitecto provincial. Sabem també qu'axò està acordat per sa Corporació y que no es cap secret còm algú ha volgut suposá, y aplaudim de tot cò que se fassa una cosa bona y digna per doná exemple à n'ets altres. Ja es hora de que ses nòstres construccions se fassan amb aquella decència y gust que reclama sa nostra important capital y acabem de veure aquestes fatxades llises que pareixan picades amb un mateix patró.

\*\*

Es poetas mallorquins han rebut una atenta invitació per assistí à sa Romería d'els lletrats catalans à Montserrat, més ses cartes invitatories han arribat tard perqu'han vengut amb so corrèu del dia 15. Per aquest motiu no pòden assistí à sa fèsta, amb molt de sentiment per alguns.

\*\*

Es diaris d'aquesta població fá un parey de dies que demanan còm es pá, que se duga à efècte s'ensanche des carré d'en Cireròl.

S'Ajuntament que li agrada fé favò al comú, escampa pèdra per aquella vía còm que dí: «No vos esplayareu la vista però caureu pròp.

Lo que no vá en llàgrimes va en ja-mechs.

\*\*

—Ja! Ja! No t'cances. Ses còses de Palacio, van despacio.

—Però, hom. Després de tant de temps, y encara no han partit cap diploma de lo d'*En Calderon*; ni han imprese ses composicions premiades en aquell *Certamen*.

—Ja! Ja! Ja arribarà s'hora.

—Y encara tampòch han donat conta d'es prèmis de s'Esposició. Sòls vérem un dia un punt escapat d'es sabatés que'n donaren p' es conducte que no era regulà.

—No t'cances. A Mallorca es temps mos basta per tot.

—Y es dictámen de sa Comissió de ses aygos brutes des Portitxòl? Qu'esperan donar-lo à s'estiu qui vé, quant tothòm se tornará posá en remuy?

—Tén un poquet de paciència, que hey ha més dies que llangonises.

—Y sa *Memòria* d'aygos netes, que per Barcelona tothòm ja sap lo que diu y fins y tot ja vénen catalans per estudiá aquest assunto, aprofitant ses notícies que dona aquella *Memòria* y nòltros encara ni sabem que diu, ni si está aprovada p' es Jurat, ni de qui és?

—Déxa fé, hom. *Todo se andará*, dihu'en es forastés.

—Però de totes aquestes còses convé donarnè un pòch de satisfacció à n'espòblic, qu'es es primé enteressat en que sa cosa pública marx y pás en devant,

—Però tú; no has de pèdre de vista que som à Mallorca y que tothòm no té es gèni tan rebent còm tú que còm à bòn fiy de català téns sa sanch que't bull

\*\*

Es *Conservatori* no's descuyda y dimars va doná una prova de qu'aquest estiu passat no s'ha olvidat de que ses vèlades d'hivern tornarian. Li agrahim s'atenció de convidarmós.

\*\*

Quant comensáren sa nòva fatxada de La Sèu heu feren sense mirá si es paño de s'adob era des mateix coló de sa péssa. Ara han comensat dos torreons y han baratat altre vegada de ròba perque los fan d'altre gust que no té sa fatxada.

Vamos, no diguem qu'enguañ no sia un bòn any, y de despatx.

\*\*

A ses delicades mòstres des portals de sa Llònja hey hem vist còrdes fermades que van à pará à un balcó. Ara ja no son es carabineros, son es mateixos veynats es qui no'l respèctan.

\*\*

Estám pe s' idèa de qu' es saló des *Círculo* se il-lumin amb llum *cenital*, majorment donant moltes vegades funcions de dia en ses temporades apropiòsit. Aquesta llum favoreix molt ses atòles y les fà essè més guapes; per lo mateix creym que basta qu' elles heu vulgan perque se fassa.

\*\*

Voldriam sèbre qui mos llogaria ses ruines des carré de s'Aygo per compôndre un Betlèm al viu enguañy que esperám que sian bònes del tot ses fires de Sant Tomàs. Vendrà tan bé aquest espectacle per mostrá à n'es pagesos de ses fires!

## EPIGRAMA.

—¿Que voleu cafè, el Sen Reix?  
—Jò no'n prênch may, no seño:  
—Y em diria per favó,  
Es cafè perquè serveix?  
—Per fé pahí.—Cas extrañ!  
—¿Que'n voleu?—No, j'encotrada!  
Voldrà que sa panxada  
Me durás per tot sol any.

X.

## COVERBOS.

Hey havia un sabaté tartamús tan avaro, que s'estoviava de tot quant portava, hasta de pastá.

Un dia, no pogué está més sense pastá sentí es forné que deya:

—¡¡Pastaaaaau!!!

Cridá es forné y li digué qu'à ca-séua havian de pastá, y que volia es pa ben cuyt.

Cridá una germana séua, y li digué que pastás, qu'ell ja heu havia dit à n'es forné.

Sa germana pastá y dugué sa pòst à n'es forn.

Es forné quant trobá qu'estava bé per menjá, li digué que ja estava cuyt.

—No, (digué sa germana des tartamús,) es méu germá el vòl ben cuyt, ja vos avisaré en essè hora de trèuel.

Sa germana se descuidá d'avísá es forné, y quant se temé, es pá vā está tot cremat.

Quant arribá à ca-séua, veent es tartamús es pá d'aquella manera, esclamá:

—Ja... va bé azí; pá... quemat, co... ca quemada, fey...na padduda y.... tot paddut; re...es bò pet menzà.

\*\*

Un mariné sollerich, s'en aná à confessá y es confés li digué:

—Sabs sa Doctrina cristiana?

—Si pare.

—Meém, digués: ¿Quantes còses son

necessaries per salvarsé?

—Quatre.

—¿Quines son?

—Calma de vènt; bunansa de mar; essè prop de terra, y sèbre nadá.

—; Per amor de Déu! (exclamá es confés espantat), y qui t'ha mostrat aquesta Doctrina?

—; Foy! (contestá es mariné tot tranquil), es patró de bordu una vegada ke casi mos negavam.

\*\*

Una vegada à una carretera de Sólle, dos Civils trobáren un caxó de tabach, véren un carraté y ja son partits encalantlò per veure si era ell. Devés cent passes ántes d'arribarli li cridáren perque s'aturás, però ell més serio qu'una patata y més retgirat qu'un cuch pensant qu'el volian matá, no s'aturava de fé fé via à n'es mul.

Un pòch més envant es mul travela y cau; es Civils m'agafan es carreté, y el s'en duen à n'es Tribunal. Es Jutge quant el vé li pregunta:

—¿Perque no vos heu volgut aturá quant aquests señós vos cridavan?

—Seño Jutge (respongué es sollerich) jò sé ben cert ke me devén havé ekivukat perke era es mul y no jò ke kurria. Y d'aquesta manera s'en va escapá.

\*\*

Li mostravan à un ninet de sis anys un germanet seu acabat de néxa.

—Oh! (exclamá es ninet;) ¡pobret que d'aviat s'ha quedat calvo!

\*\*

Un moliné sollerich, un dia que tenia una embafada de blat dins es molí, passava per devant una casa que li daván es mòlre, y sa madòna, que ja havia acabat es pá, quant el va veure li digué:

—Tòni, nòltros no tenim géns de pá.

—Ydò, feys sopes, (li contestá.)

Y arriant sa soméra, ja li va havé estret tot rebént per avall.

\*\*

A una casa hey havia reunió y un d'es circumstantes vé passá un Extramunció, y va di:

—Sabeu de qui es aquesta Extramunció?

—No; ¿imeém per hont va?

—Per Cort.....

—Ah!... ydò, digau qu'es de s'Ajuntament qu'está per badayá.

\*\*

Una nineta de pòchs anys estava lletgint un *Epítome d'Historia Sagrada*. De seguida déxa es llibre y pregunta à sa mare:

—; Per qu'es que'l Bon-Jesús quant va ressocitat se va apareixa primé à unes quantes dònes?

—Perqu'axí s'escampás més aviat sa noticia.

## PORROS-TUYES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Maque! te remir y may me cans de miraré.*

SEMLANSES.—1. En qu'hey ha unes.

2. En que té moltes.

3. En que n'hi ha que ténen còua.

4. En que ténen clòsca.

QUADRAT.....—Barra-Aferr-Remó-Arron.

FUGA.....—Tothom té y Sant Juan té es xòt.

ENDEVINAYA.—*Un plat.*

## GEROGLIFICH.

+ K : IA Kilo Ada + I + D  
L S. t e t R I mon I

J. SEÜGITRA.

## SEMLANSES.

1. En que s'assembla una mata à una possessió?

2. Y unes sabates à un picapedré?

3. Y un picapedré à un carnice?

4. Y un magatzem de farina à un cotxo?

QUIDAM IGNARUS.

## TRIANGUL DE PARAULES.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides diagonalment y de través, digan: sa 1.<sup>a</sup> retàxa, lo que fa es méu cosí soldat; sa 2.<sup>a</sup>, lo que té un homò robust; sa 3.<sup>a</sup>, lo que diuen ets andalusos quant s'enquantren; sa 4.<sup>a</sup>, lo que té sa méua morena; sa 5.<sup>a</sup>, lo que estich jò, y sa 6.<sup>a</sup>, una llettra.

UN ESTODIANT.

## PREGUNTES.

1.<sup>a</sup> ¿Qu'es lo que tòca sense tení mans y corre sense tení pèus?2.<sup>a</sup> ¿Qu'es lo més difícil?3.<sup>a</sup> ¿Qu'es lo qu'es déxa cremá per guardá un secret?

CASTAÑOLERA.

## FUGA DE CONSONANTS.

UI . O . O . UA.. . O . O . O . UA.. . O .

UN AMICH MÉU.

## ENDEVINAYA.

Dins convént real están  
Tancades mònjes hermoses  
Y cada any es més d'Octubre  
S'obri es convént... Fujan totes.

P.

(Ses solucions dissapte qui vé si som cius.)

## CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

S. D. J. V. (València.)—Hem rebut es núm. 1 des *Bollett*, y acceptam es camvi, donati'l les gràcies p'és seus bòns oferiments. Maní sempre de nòltros y es nòstro periòdic. Sobre lo que mos demana sabem que s'está constituhint sà Sociedat.